بسم الله الرحمن الرحيم

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ދިވެހިރާއްޖެގެ އިسْلَامِ ދަންވަރުވެރި
جامعة المالديف الإسلامية
ISLAMIC UNIVERSITY OF MALDIVES

ނަންބަރު: (IUL)170-SA/170/2021/63

އިއުލާން

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހި ސިވިލްސާވިހުންނަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ކުރިން ހުށަހެޅިފައިވާ ބަންދުކުރެވިފައިވާ، ބާޠިލްކުރެވިފައިވާ ބަދަލުތަކުން ބާކީ ތިބާއަކީ ތިރީގައި ބުނެފައިވާ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ބަދަލުތަކެވެ.

1. ފާސްވެގަންދާ ބަންދު ކުރެވުން
2. ފާސްވެގަންދާ ބަންދު ދުއްވާ ކުރިން ކުރެވިފައިވާ ބަދަލުތައް
3. ފާސްވެގަންދާ ބަންދު ކުރެން ބުނެފައިވާ ތާریخް ބަދަލުކުރުން
4. ފާސްވެގަންދާ ބަންދު ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ބަންދުތައް
5. ފާސްވެގަންދާ ބަންދު ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ބަންދުގެ ބަދަލުތައް
6. ފާސްވެގަންދާ ބަންދު ބަދަލުކުރެވެން ބާއްވާ ބަންދުތަކުން
7. ފާސްވެގަންދާ ބަންދު ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ބަންދުތަކުގެ ބަދަލުތައް
8. ފާސްވެގަންދާ ބަންދު ކަނޑައެޅިފައި ނުވާ
9. ފާސްވެގަންދާ ބަންދު ބާއްވާ (ބާއްވާ ބަންދުވިއިން ފެ ބާއްބަންދު ކުރެވުމުން) ބަންދު ކުރެވުމުން
10. ފާސްވެގަންދާ ބަންދު ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ބަންދު ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ބަންދު
11. ފާސްވެގަންދާ ބަންދު ބާއްވާ ކުރިން
12. ފާސްވެގަންދާ ބަންދު ބާއްވާ ބަންދު ކުރެވުމުން (ބަންދުވިއިން)
13. ހުށަހެޅުމުން ބެލެވެން ދާ ބާއްވާ
14. ހުށަހެޅުމުން ބެލެވެން ދާ ބަންދު
15. ހުށަހެޅުމުން ބެލެވެން ދާ ކުރި
16. ބަންދަކުން ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ބަދަލެއް
17. ބަންދަކުން ބަންދު ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ބަދަލެއް
18. ބަންދަކުން ބަންދު ބަދަލުކުރެވުން
19. ބަންދަކުން ބަންދު ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ކުރި ބަންދު ބަދަލުކުރެވިފައި
20. ބަންދަކުން ބަންދु ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ބަންދުތަކުން
21. ބަންދަކުން ބަންދु ބާއްވާ ބަންދު ކުރެވުމުން
22. ބަންދަކުން ބަންދु ބާއްވާ ކުރުން
23. ބަންދަކުން ބަންދु ބާއްވާ ބަދَلُ ކُرِےُ
24. ބަންދަކުން ބަންދु ބަދَلُ ކُرِےُ ބَںدُ ںَمْبَرُ
25. ބَںدَ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ
26. ھۆކُمُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ
27. ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ
28. ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ
29. ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ
30. ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ
31. ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ
32. ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ
33. ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ
34. ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ
35. ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ
36. ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ
37. ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ
38. ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ
39. ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ
40. ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ
41. ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ
42. ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ
43. ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ
44. ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ
45. ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ
46. ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ
47. ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ
48. ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ
49. ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ
50. ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ
51. ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ
52. ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ
53. ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ
54. ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ
55. ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ
56. ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ
57. ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ
58. ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ
59. ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ
60. ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ
61. ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ ںَمْبَرُ 1

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކުންފުންތަކުން ހުށަހަޅާ ބިڊުތައް ހުށަހެޅުން

ބިڊ ނަންބަر/ ކުންފުނި ނަން	ބިڊ ނަންބަރ	ބިڊ ބަންދުކުރާ ތާریख	ބިންގާ ކުރާ ތަން	ބިންގާ ކުރާ ބައި	ބިންގާ ކުރާ ބައިގެ ތަފْصِيل	ބިڊ ހުށަހެޅި ބަންދުގެ ތާریख	ބިڊ ހުށަހެޅި ބަންދުގެ ވقْت	ބިڊ ހުށަހެޅި ބަންދުގެ ތަފْصِيل	ބިڊ ބަންދުކުރާ ތާریख ވަގުތު
ކުންފުންތަކުން ކުރިން ؤވިދާންތަ ؤވިދާ ؤވިދާ ؤ ؤ ؤ

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކ.ބ.ބ.ބ ؛ ؛ ؛

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކުންފުނިން ބާވައި ބަދަލުކުރެވިފައި ހުންނަ ހިންދަރު ސަރުކާރުން ހަވާލުކުރާ ބަދަލުތައް

ކުންފުނީގެ ނަންބަރ/ ކުރިން ބަދަލުކުރެވިފައި ހުންނަ ބަދަލުތައް	ބަދަލު ކުރެވުން	ބަދަލުކުރެވުން ބާވައިދާ ބަދަލުތައް	ބަދަލުކުރެވުން ބާވައިދާ ބަދަލުތަކުގެ ތफْސީލް	ބަދަލުކުރެވުން ބާވައިދާ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބު	ބަދަލުކުރެވުން ބާވައިދާ ބަދަލުތަކުގެ ތާریخ	ބަދަލުކުރެވުން ބާވައިދާ ބަދަލުތަކުގެ ތफْސީލް	ބަދަލުކުރެވުން ބާވައިދާ ބަދަލުތަކުގެ ބާވަތް	ބަދަލުކުރެވުން ބާވައިދާ ބަދަލުތަކުގެ ބިން
ކުންފުނީގެ ހިންދަރު ސަރުކާރުން ހިންދަ ބަދަލުކުރާ ބަދަލުތައް	9 ވަނަ ބަދަލު	ފާސްކުރެވިފައި ހުންނަ ބަދަލުތަކުގެ ބިންގަން	• ތެރެ.ކުރު.ބ ކަންކަން ކުރުން 7 ން ފެށިގެން ތިން ބަދަލުން ބަދަލުކުރުން، ތެރެ.ކުރު.ބ ކަންކަން ކުރުން 5 ގެ ކުރިން ބަދަލުކުރުން، ތެރެ.ކުރު.ބ ކަންކަން ކުރުން 25 ބަންދު ކުރެވިފައިވާ، ތެރެ.ކު�.ބ ، 3.5 ބަންދު ދުވަހުގެ ބަދަލުގައި 5 ގެ ކުރިން ބަދަލުކުރުން (ދެން ބަންދުން ދިވެގެން ބަދަލުކުރުން)، ތެރ ހަމަކަން ކުރާ، ތެރ.ކުރ.ބ ، ( ) ( ) ( )

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކ.ބ.ބ.ބ.ؤ.ؤ.ؤ

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ﷺ ،ﷺ ،ﷺ ،ﷺ ،ﷺ ،ﷺ ،ﷺ ،ﷺ	ﷺ	ﷺ ،ﷺ ،ﷺ ،ﷺ ،ﷺ ،ﷺ ،ﷺ ،ﷺ	• ﷺ ،ﷺ ،ﷺ (ﷺ.ﷺ.ﷺ ،ﷺ.ﷺ.ﷺ)ﷺ 2 ﷺ / ﷺ ،ﷺ ،ﷺ ،ﷺ ،ﷺ ،ﷺ ،ﷺ. • ﷺ.ﷺ.ﷺ ﷺ 4 ﷺ ﷺ ،ﷺ ،ﷺ ،ﷺ ،ﷺ ،ﷺ ،ﷺ. • ﷺ ،ﷺ ،ﷺ ،ﷺ ،ﷺ ،ﷺ ،ﷺ. • ،ﷺ ،ﷺ ،ﷺ ،ﷺ ،ﷺ ،ﷺ ،ﷺ.ﷺ ﷺ 4 ﷺ ،ﷺ ،ﷺ ،ﷺ ،ﷺ ،ﷺ ،ﷺ. ﷺ ،ﷺ ،ﷺ ،ﷺ ،ﷺ ،ﷺ ،ﷺ ،

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކުންފުނިން ހިންގާ ބަދަން ބަންދުކުރުން

ކުންފުނިން/ބަދަން ބަންދުކުރެވިދާ ތާރީख	ވަގުތު	ބަދަން ބަންދުކުރާ ބަންދުން	ބަންދުން	ބަންދުކުރެވިދާ ބަންދުން ކަންކަން	ބަންދުކުރެވިދާ ބަންދުން	ބަންދުކުރާ ދުވަސް	ބަންދުކުރާ ގަންटެ	ބަންދުކުރާ ބަންދުން	ބަންދުކުރާ ބަންދުގެ ބިން
ކުންފުނިން ހިންގާ ބަދަން ބަންދުކުރުން ކުރެވިދާ ތާریخ	ވ ވ	ފ ، ، ،

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކ.ބ.ބ.ބ.ؤ ؤ ؤ

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކ.ބ.ރ.ބ.ބ.ؤ.ؤ.ؤ

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކުންފުންތަކުން ހުށަހެޅިފައިވާ

ކުންފުނި/ ކުންފުންތަކުގެ ނަން	ދާއިރާ	ކުންފުނީގެ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ތަން	ކުންފުންތަކުން ހުށަހަޅާ ބަންދުތައް	ބަންދުތަކުން ބާރުވާ ބާރު	ބަންދުތަކުގެ ބައިން ބާރުވާ ބައި	ބަންދުގެ ތफْصِيل	ބަންދުގެ ބަދަން	ބަންދުގެ ބަދަން ދިން ދުވަސް
ކުންފުނި ކުރެއްވުން	9 ދާއިރާ	ގުރެއިން ބިން ބަހައްޓައިގެން ބިން ބަހައްޓައިގެ ބިން ބަހައްޓައިގެ (ގުރެއިން ބިން ބަހައްޓައިގެ)	• ތެރެ.ކުރު.ބ ކަންކަން ކުރުމަށް ކުރިން ބަންދުކުރެވިފައިވާ (7 ދުވަހުގެ ބަންދު) ؛ • ބުދަ.ކުރު.ބ (25 ބަންދު) ؛ (ބ.ކ.ބ (5) ؛ (3.5) ؛ (( ) ؛ ( ) ؛ ( ) ؛

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކ.ބ. ؛ ؛ ؛

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކ.ބ.ރ. 7	ބ.ބ.ރ. ؛ ؛ ؛

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކ.ބ.ސ. ؟؟؟؟	؟؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟	؟؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟	• ؟؟؟؟ ؟؟؟؟ (؟؟.؟.؟ ؟؟؟؟؟؟؟ / ؟؟؟؟.؟؟.؟)ގެ 2 ؟؟؟؟؟ / ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކ.ބ.ސ. ؟؟؟؟؟؟	5 ؟؟؟؟	؟؟؟؟؟؟

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކ.ބ.ރ. 5	ކ.ބ.ރ. ދ.ބ.ރ.ބ.ބ.ؤ.ؤ.ؤ

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކ.ބ.ބ.ބ.ؤ.ؤ.ؤ

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކުންފުންގެ ބަންދު ބަދަލުކުރެވެން

ބަދަލުކުރެވެން ހުރި ބަދަލު	ބަދަލުކުރެވެން ހުންނަ ވަގުތު	ތަފުސީލު	ބަދަލުކުރެވެން ބޭނުންވާ ވަގުތު	ބަދަލުކުރެވެ	ބަދަލުކުރެވެ	ބަދަލު	ބަދަލުކުރެވެ ބޭނުންވާ ބަދަލުގެ ތަފުސީލު	ބަދަލުގެ ނަންބަר	ބަދަލުގެ ބާވަތް	ބަދަލުގެ ނަންބަر/ ކުންފުންގެ ނަން
ފެށުން 1 (ހަތަރު ވަކިން): -/35،370 ދުވަހުން ފެށުން 2 (ހަތަރު ބަދަ ބަދަލުން): -/40،830 ދުވަހުން	ފުރިހަމަ	1 ބަދަލު (2 ސެކްޝަން)	15	ހާސިލުކުރާ ބަންދުކުރުން	ބަންދުކުރެވިދާނެ	ބަދަލە	• ބަދަލە ބަދަލە ބަދަލە ބަދަލުކުރެވުމުން، ކުންފުނި ބަދަލە ބަދަލە ބަދަލە ބަދަލުކުރެވުމުން ކުރިން ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ބަދަލުތަކުން ބަދަލުކުރެވިދާނެ ބަދަލުތަކުން ބަދަލުކުރުން. ކުންފުނި، • ބަދަލە ބަދަލە ބަދަލުކުރެވިދާނެ ބަދަލުތަކުން ބަދަލުކުރެވިފައި، ކުންފުނި ބަދަލە ބަދަލە ބަދަލە ބަދަލުކުރެވުމުން ކުރިން ބަދަލުކުރެވިފައިވާ 4 ބަދަލުން ބަދަ ބަދަލުތަކުން ބަދަ ބަދަ (ސެކްޝަން) ފުރިހަމަ ކުރެވިދާނެ.	ބ.ބ.ބ.ބ.ބ.ب.ب.ب

ISLAMIC UNIVERSITY OF MALDIVES
جامعة المالديف الإسلامية
ژېژۋېرسىتېتى ۋېسۋېرى ئىسلامىيە

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

؋ەرىنەۋەتكەن ئۇنۋانلار ئۈچۈن ئۇچۇرلار	ئەمەلدە بولغان ئورۇنلار سانى	ئەمەلدە بولغان ئورۇنلار سانى	ئەمەلدە بولغان ئورۇنلار سانى	ئەمەلدە بولغان ئورۇنلار سانى	ئەمەلدە بولغان ئورۇنلار سانى
4 ئۆلچەش	3 ئۆلچەش	3 ئۆلچەش	2 ئۆلچەش	1 ئۆلچەش	
سۈپە ئۇيۇشتۇرۇش ۋەزىپىسى	ۋەزىپىنى ئۈنۈملۈك ئىشلەش	ۋەزىپىنى ئۈنۈملۈك ئىشلەش	ۋەزىپىنى ئۈنۈملۈك ئىشلەش	ۋەزىپىنى ئۈنۈملۈك ئىشلەش	
• ماۋزۇ. ماۋزۇ ئۇقتۇرۇش، ئۇچۇر 3 گە ئاساسلانغان سەيلىنى ھەرىكەت قىلدۇرۇش ئۈچۈن ئۇچۇرلارنى تەييارلاش.	• ماۋزۇ. ماۋزۇ ئۇقتۇرۇش، ئۇچۇر 2 گە ئاساسلانغان سەيلىنى ھەرىكەت قىلدۇرۇش ئۈچۈن ئۇچۇرلارنى تەييارلاش.	• ماۋزۇ. ماۋزۇ ئۇقتۇرۇش، ئۇچۇر 2 گە ئاساسلانغان سەيلىنى ھەرىكەت قىلدۇرۇش ئۈچۈن ئۇچۇرلارنى تەييارلاش.	• ماۋزۇ. ماۋزۇ ئۇقتۇرۇش، ئۇچۇر 1 گە ئاساسلانغان سەيلىنى ھەرىكەت قىلدۇرۇش ئۈچۈن ئۇچۇرلارنى تەييارلاش. • ماۋزۇ. ماۋزۇ ۇقتۇرۇش، ئۇچۇر 1 بىلەن سۈھبەتلىشىش ئۈچۈن ئۇچۇرلارنى تەييارلاش.	• ئۇنۋان ئۈچۈن ئۇچۇرلارنى تەييارلاش، ھۆججەتلەر 16 مەزگىل قۇيۇرۇپ ساقلاش ۋەزىپىسى ئۈچۈن ئۇچۇرلارنى تەييارلاش (ۋىدىئو، رەسىم، ۋۇرۇنلۇقلاشتۇرۇش) مۇقىملىق چېرىلىدىغان ھۆججەت.	ھەققىنى
30	30	30	30	60	
(ئەۋەتىلگەن 2) ئەزالار 1	ئەزالار 1	(ئەۋەتىلگەن 2) ئەزالار 1	ئەۋەتىلگەن 1	ئەۋەتىلگەن 1	
ئۆيگە	ئۆيگە	ئەرەبچە 1.	ئەرەبچە - ئىنگلىزچە ئەرەبچە - ئىنگلىزچە - ئۆيگە	ئۆيگە	
11,520/- مەمۇرىي	3,600/- مەمۇرىي	3,600/- مەمۇرىي	1,950/- مەمۇرىي	300/- مەمۇرىي	

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City, 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

؋ 300/-	؋ 300 - ؋ 500 - ؋ 800 - ؋ 1,000	؋ 1	60	؋ 5,000	؋ 30,000,000	؋ 10,000,000	؋ 10,000,000

؋ 10,000,000	؋ 1 ؋ 10,000,000	؋ 1

- ؋ 10,000,000 ؋ 10,000,000 ؋ 10,000,000

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ISLAMIC UNIVERSITY OF MALDIVES
جامعة المالديف الإسلامية
ذِوِۥرِىَّۥمَۥدِيۥ ۋِسۥۋَۥرِۥ ۋِسِوَىَرِسۥچِ

ކުރިން ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލުތަކުގެ ތफْصِيلُ

ބިލުގެ نمبر	ތاریخ	ބިލުން ދައުވާ کرنا	ބިލުން ދައުވާ کرنا	ބިލުން ދައުވާ کرنا	ބިލުން ދައުवா کرنا	ބިलުން ދައْوَة کرنا	ބިलُ	ބިلُ ދِން ؟
ކُلِّيَّةُ الْعُلُومِ الْإِسْلَامِيَّةِ ۋِژِيُۋَل ئۇچۇن ئۇچۇن ئۇچۇن

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކ.ބ.ރ.ބ.ން ،ބ.ބ.ﷺ.ﷺ ،ﷺ.ﷺ.ﷺ.ﷺ ،ﷺ.ﷺ.ﷺ.ﷺ ،ﷺ.ﷺ.ﷺ.ﷺ ،ﷺ.ﷺ.ﷺ.ﷺ ،ﷺ.ﷺ.ﷺ.ﷺ ،ﷺ.ﷺ.ﷺ.ﷺ ،ﷺ.ﷺ.ﷺ.ﷺ	7 ﷺ	ﷺﷺﷺ ﷺﷺﷺ ﷺﷺﷺ ﷺﷺﷺ ﷺﷺﷺ ﷺﷺﷺ ﷺﷺﷺ	• ﷺﷺ ﷺﷺ (ﷺ.ﷺ.ﷺ ﷺﷺﷺﷺ / ﷺﷺ.ﷺ.ﷺ)ﷺ 2 ﷺﷺﷺ / ﷺﷺﷺ ﷺﷺﷺﷺﷺ ﷺﷺ ﷺﷺﷺﷺﷺ. ﷺﷺﷺ، • ﷺﷺ.ﷺ.ﷺ ﷺﷺﷺﷺﷺ ﷺﷺﷺ 4 ﷺ ﷺﷺ ﷺﷺﷺﷺ ﷺﷺﷺﷺﷺ ﷺﷺﷺﷺﷺ. ﷺﷺﷺ، • ﷺﷺﷺﷺﷺﷺﷺ ﷺﷺﷺﷺ ﷺﷺ.ﷺ.ﷺ ﷺﷺﷺﷺﷺ ﷺﷺﷺ 4 ﷺ ﷺﷺﷺﷺﷺ ﷺﷺﷺﷺﷺ ﷺﷺ.ﷺ.ﷺ ﷺﷺﷺﷺﷺ ﷺﷺﷺﷺﷺﷺﷺ ﷺﷺﷺﷺﷺﷺﷺ ﷺﷺﷺﷺﷺﷺﷺ (ﷺﷺﷺﷺﷺﷺﷺ ﷺﷺﷺﷺﷺﷺﷺ ﷺﷺﷺﷺﷺﷺﷺ

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކ.ބ.ސ. ބ.ބ.ބ.ބ.ބ.ބ.ބ.ބ.ބ.ބ.ބ.ބ.ب.ب.ب

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކ. ؋ؾؾؾ - ؋ؾؾؾؾؾؾ ؋ؾؾؾ - ؋.ؾ. ؋ؾؾؾ ؾ. ؋ؾؾؾؾؾ - ؋.ؾ. ؋ؾؾؾ	1 ؋ؾؾؾ (2 ؋ؾؾؾؾؾ)	20	؋ؾؾؾ ؋ؾؾؾؾ ؋ؾؾؾ	؋ؾؾؾؾ ؋ؾؾؾؾؾؾؾؾؾ	؋ؾؾؾؾؾ	• ؋ؾؾؾ (؋.ؾ.؋.ؾ / ؋ؾؾ.؋ؾ.ؾ)ؾ 2 ؋ؾؾؾ / ؋ؾؾؾؾ ؋ؾؾؾؾؾؾ ؋ؾؾ ؋ؾؾؾؾؾؾؾؾؾ. ؋ؾؾؾ، • ؋ؾؾ.؋.؋.ؾ ؋ؾؾؾؾؾؾ ؋ؾؾؾؾ 4 ؾ ؋ؾؾؾ ؋ؾؾؾؾؾؾ ؋ؾؾؾؾؾؾؾؾؾ

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކ.ބ.ރ.ބ.ބ.ؤ.ؤ.ؤ

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ISLAMIC UNIVERSITY OF MALDIVES
جامعة المالديف الإسلامية
ڤګوريٽي ڊسٽرڪٽ ڊسٽرڪٽ

ڪمپنيءَ جو نالو ۽ پتو ڪمپنيءَ جو نالو ۽ پتو			
4 ڪلاڪ			
ٽينڊر جو نمبر ۽ ٽائيٽل ٽينڊر جو نمبر ۽ ٽائيٽل			
ٽينڊر فيس	8،495/-	(سڌو خريداري 2) ٽينڊر 1	
		25	
ٽينڊر جمع ڪرائڻ جي تاريخ			
ٽينڊر کولڻ جي تاريخ			
ٽينڊر	• سڀني (ڀ.سي.ايس، ايس.ايم.ايس) ۽ 3 ڏينهن اندر "اي" ٽائپ ٽينڈرن کي ڪمپيوٽر ذريعي ڀرڻو پوندو. • ٽينڈر ڀرڻ وقت ڪمپنيءَ جو رجسٽريشن سرٽيفڪيٽ، ٽيڪس ڪليئرنس سرٽيفڪيٽ ۽ ٽينڈر ڀرڻ وقت ڪمپنيءَ جو ڪاروبار جاري رکڻ جو سرٽيفڪيٽ جمع ڪرائڻو پوندو. • 18 سال کان وڌيڪ عمر جا ماڻهو ٽينڈر ڀرڻ لاءِ اهل آهن. اهڙي ماڻهوءَ کي پنهنجو ڪمپنيءَ جو نالو ۽ پتو ڏيڻو پوندو. • ٽينڈر ڀرڻ وقت ڪمپنيءَ جو رجسٽريشن سرٽيفڪيٽ، ٽيڪس ڪليئرنس سرٽيفڪيٽ ۽ ٽينڈر ڀرڻ وقت ڪمپنيءَ جو ڪاروبار جاري رکڻ جو سرٽيفڪيٽ جمع ڪرائڻو پوندو.		

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ئىسلامى ئۇنىۋېرسىتېتى
جامعة المالديف الإسلامية
ISLAMIC UNIVERSITY OF MALDIVES

ئىشچى ئۈچۈن تەشكىلىدىكى ئورۇنلاشتۇرۇش

تەشكىلىدىكى سانلىق نومۇر/ ئىشچى نومۇرى	خىزمەت	خىزمەت سەرلەۋھىسى	شەرتنامە		تەلەپ قىلىنىدىغان ساۋاتلار	تەلەپ قىلىنىدىغان ئەھۋال	تەلەپ قىلىنىدىغان سان	ئاۋانس	ئايلىق مائاش
ئىشچى ئۈچۈن تەشكىلىدىكى ئورۇنلاشتۇرۇش	4 خىزمەت	ئەمەلىيەتچى ئىشچى ۋەزىپىسى ئۈچۈن • ئۆتىرى (چ.ئو.ۋە ھۆججەت / ئەسۆ.ئەسۆ.ئو)غا 3 دەرىجىدىن "ئو" نۇقتىسى ئەمەلدىن كېيىن بېرىلىدىغان دەپتەر. نۇقتىسى، • ئەدەبىياتىنى ئۆگىنىش خۇسۇسى 3 غا ئىشلىتىلىدىغان بېرىلىدىغان دەپتەر. نۇقتىسى، • 18 مەكتەپتىن يۇقىرى 1 مەكتەپ قۇرۇلۇش جەريانىدا ھەقسىز چېچىلىدىغان. مەكتەپ باشقۇرۇش ھەرىكىتى دېگەندىكى نامۇۋاپىق ئىشلار.	ئەمەلدار	ئەرلەر	30	ئۆيلەنگەن ئۆيلەنمىگەن	ئەمەلىي ئەھۋال بويىچە	1 مەكتەپ (2 شۇجىسىدىن)	قۇر - سو. چېكىز	10،665/- تەۋەسى
ئىشچى ئۈچۈن تەشكىلىدىكى ئورۇنلاشتۇرۇش	4 خىزمەت	چېكىنىش ئەمەلىيەتچى ۋەزىپىسى ئۈچۈن • ئۆتىرى (چ.ئو.ۋە ھۆججەت / ئەسۆ.ئەسۆ.ئو)غا 3 دەرىجىدىن "ئو" نۇقتىسى ئەمەلدىن كېيىن بېرىلىدىغان دەپتەر. نۇقتىسى، • ئەدەبىياتىنى ئۆگىنىش خۇسۇسى 3 غا ئىشلىتىلىدىغان بېرىلىدىغان دەپتەر. نۇقتىسى، • 18 مەكتەپتىن يۇقىرى 1 مەكتەپ قۇرۇلۇش جەريانىدا ھەقسىز چېچىلىدىغان. مەكتەپ باشقۇرۇش ھەرىكىتى دېگەندىكى نامۇۋاپىق ئىشلار.	ئەمەلدار	ئەرلەر	30	ئۆيلەنگەن ئۆيلەنمىگەن	ئەمەلىي ئەھۋال بويىچە	1 مەكتەپ (2 شۇجىسىدىن)	قۇر	9،495/- تەۋەسى
ئىشچى ئۈچۈن تەشكىلىدىكى ئورۇنلاشتۇرۇش	4 خىزمەت	چېكىنىش ئەمەلىيەتچى ۋەزىپىسى ئۈچۈن • ئۆتىرى (چ.ئو.ۋە ھۆججەت / ئەسۆ.ئەسۆ.ئو)غا 3 دەرىجىدىن "ئو" نۇقتىسى ئەمەلدىن كېيىن بېرىلىدىغان دەپتەر. نۇقتىسى، • ئەدەبىياتىنى ئۆگىنىش خۇسۇسى 3 غا ئىشلىتىلىدىغان بېرىلىدىغان دەپتەر. نۇقتىسى، • 18 مەكتەپتىن يۇقىرى 1 مەكتەپ قۇرۇلۇش جەريانىدا ھەقسىز چېچىلىدىغان. مەكتەپ باشقۇرۇش ھەرىكىتى دېگەندىكى نامۇۋاپىق ئىشلار.	ئەمەلدار	ئەرلەر	30	ئۆيلەنگەن	ئەمەلىي ئەھۋال بويىچە	1 مەكتەپ (2 شۇجىسىدىن)	ۋۇلەندۇغۇلە سېچ - سو. چېكىز	9،495/- تەۋەسى
ئىشچى ئۈچۈن تەشكىلىدىكى ئورۇنلاشتۇرۇش	4 خىزمەت	چېكىنىش ئەمەلىيەتچى ۋەزىپىسى ئۈچۈن • ئۆتىرى (چ.ئو.ۋە ھۆججەت / ئەسۆ.ئەسۆ.ئو)غا 3 دەرىجىدىن "ئو" نۇقتىسى ئەمەلدىن كېيىن بېرىلىدىغان دەپتەر. نۇقتىسى، • ئەدەبىياتىنى ئۆگىنىش خۇسۇسى 3 غا ئىشلىتىلىدىغان بېرىلىدىغان دەپتەر. نۇقتىسى، • 18 مەكتەپتىن يۇقىرى 1 مەكتەپ قۇرۇلۇش جەريانىدا ھەقسىز چېچىلىدىغان. مەكتەپ باشقۇرۇش ھەرىكىتى دېگەندىكى نامۇۋاپىق ئىشلار.	ئەمەلدار	ئەرلەر	30	ئۆيلەنگەن ئۆيلەنمىگەن	ئەمەلىي ئەھۋال بويىچە	1 مەكتەپ (2 شۇجىسىدىن)	قۇر	9،690/- تەۋەسى

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކ.ބ.ރ. ގެ ކ.ބ.ރ.ކ.ބ.ރ. ؛ ؛ ؛	4 ؛ ؛ ؛	؛ ؛ ؛

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

،ގ.ؤ.ؤ.ؤ

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކ.ބ.ރ. ބ ، ،ﷺ ،ﷺ ،ﷺ

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކ.ބ.ރ. ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟	؟	؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

؋ګګ ګګګګګګګ	2.020/-	ګګګګ ګ.	ګګګګګ I	30	ګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ
ګګګګ ګګګګګګګ	2.020/-	ګګګګ ګ.	ګګګګګ I	30	ګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ
ګګګ - ګګ. ګګګګګ - ګ. ګګګګګ	2.020/-	ګګګګ ګ.	ګګګګګ I	30	ګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ
ګګګ	1.660/-	ګګګګ ګ.	ګګګګ 10	30	ګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ
ګګګ	1.660/-	ګګګګ ګ.	ګګګګ 10	30	ګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ	ګګګګګ

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City, 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ISLAMIC UNIVERSITY OF MALDIVES
جامعة المالديف الإسلامية
ژۮ.ۋ.ۋ.ۋ

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކ.ބ.ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ	1 ﷺ	ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ދިވެހިރާއްޖެގެ އިسْلَامِ ޔونِﷲ ﷺ
جامعة المالديف الإسلامية
ISLAMIC UNIVERSITY OF MALDIVES

ކާސްތަކަށް ވަންދެން ހުއްދަވެފައިވާ ބަދަލު އިންތިހާބު

ކާހަން ވަންދެން ހުއްދަ ވެގެންވާން ހަމަވާން ބޭނު�ތަކެއް:

- ފުރިހަމަ ކޮންމެވެސް ކާހަން ވަންދެން ހުއްދަ ފުރުން
- ބިން ވެވުން ސަރުކާރުން ކުރިން ހުއްދަ ހާސިލްކުރެވިފައިވުން.
- ތަރިއްވާގެ ކާބޫ.
- ބާސްވެދާ ސަރުކާރުގެ 1 ފަރާތް.

- ފުރިހަމަ ކުރެހިފައިވާ ތަކެއް، ފުރިހަމަން ފުރުން ބާރުވަންދެން ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ.
- ތަން.ގ ކާބެގެ ކާބֿ ވަކިވާ ކުންތަންތައްތަކާ ތަން ބަދަލުކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. ކާބֿ ބޭނުންވާ ބަދަލުތައް ދިވެހިބަހުން ކުރެވިދާނެއެވެ.
- ތަކުރާރުކުރެވިފައިވާ ކުރިން ކުރެހިފައިވާ ކަންކަން ހުއްދަ ކުރެވިދާނެ، ؤންނަ ތަކެއްގެ ބަދަލުތަކުން، ؤންބަންބާ ބިން ވެވުން ބަދަލުކުރުން، ؤންބަންބާ ؤ 02 ފަންސާސްކުރިން ބަދަލުކުރެވިދާނެ، ބަންސާؤން 15 ދަރިވަންކުން ހުއްދަ ކުރެވިދާނެއެވެ.
- ކުންކަ ކާހަން ؤންބ ؤ ؤ ؤ